

# ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM

## Član 1

U Zakonu o upravljanju otpadom („Službeni list RCG“, broj 80/05) član 3 mijenja se i glasi:

„Pojedini izrazi, u smislu ovog zakona, imaju sljedeće značenje:

1) **otpad** je svaka materija ili predmet koje je vlasnik odbacio ili je dužan da odbaci;

2) **komunalni otpad** je otpad nastao u domaćinstvima, kao i drugi otpad koji je po svojim svojstvima sličan otpadu nastalom u domaćinstvima;

3) **opasni otpad** je svaki otpad koji sadrži elemente ili jedinjenja koja imaju neko od sljedećih svojstava: eksplozivnost, reaktivnost, zapaljivost, nadražljivost, štetnost, toksičnost, infektivnost, kancerogenost, mutagenost, teratogenost, ekotoksičnost, svojstvo oksidiranja, svojstvo nagrizanja i svojstvo otpuštanja otrovnih gasova hemijskom ili biološkom reakcijom;

4) **industrijski otpad** je otpad nastao u proizvodnim procesima u industriji i zanatstvu, a razlikuje se od komunalnog otpada po svom sastavu i karakteristikama;

5) **neopasni otpad** je otpad koji po sastavu i svojstvima nema neku od karakteristika opasnog otpada;

6) **inertni otpad** je otpad kod kojeg nije moguće izazvati značajnu fizičku, hemijsku ili biološku promjenu koji se ne može rastvoriti, koji ne zagađuje životnu sredinu, ne škodi zdravlju ljudi i ne utiče štetno na stvari sa kojima dođe u kontakt; vrijednost opasnih supstanci u ocjednoj vodi inertnog otpada i ekotoksičnost ocjedne vode ne ugrožava kvalitet površinske ili podzemne vode;

7) **ambalažni otpad** je ambalaža preostala nakon raspakivanja proizvoda, a obuhvata sve proizvode, koji služe za zaštitu, rukovanje, plasman i prodaju drugog proizvoda;

8) **medicinski otpad** je otpad nastao pružanjem zdravstvenih usluga i vršenjem naučnih istraživanja i eksperimenata u oblasti medicine;

9) **veterinarski otpad** je otpad nastao ispitivanjem i liječenjem životinja ili pružanjem veterinarskih usluga, kao i otpad nastao prilikom naučnih ispitivanja i eksperimenata vršenim na životinjama;

10) **biorazgradivi otpad** je otpad koji je razgradiv aerobnim ili anaerobnim postupkom pod uticajem mikroorganizama;

11) **građevinski otpad** je otpad nastao prilikom izgradnje, održavanja i rušenja građevinskih objekata;

12) **električni i elektronski otpad** je električna ili elektronska oprema koju je korisnik odbacio, a koja je utvrđena katalogom otpada;

13) **auto otpad** su vozila, djelovi vozila i gume koje nijesu za upotrebu, a koje je vlasnik odbacio;

14) **otpadna ulja** su maziva ili industrijska ulja koja se ne mogu koristiti za prvobitnu namjenu, naročito ulja iz motora sa unutrašnjim sagorijevanjem, ulja za mjenjač, ulja za turbine, ulja za hidraulike i druga industrijska ulja i maziva;

15) **PCB** su polihlorisane bifenile, polihlorisane terfenile, monometiltetrahlorodifenil metane, monometildihlorodifenil metane, monometildibromodifenil metane i smješe koje sadrže neku od pomenutih supstanci u ukupnoj količini većoj od 0,005 % težine jedinjenja u kome se nalaze;

16) **katalog otpada** je popis otpada prema svojstvima i mjestu nastanka, razvrstan na grupe, podgrupe i vrste otpada, sa popisom djelatnosti koje proizvode otpad;

17) **upravljanje otpadom** je sprječavanje, smanjenje, ponovno korišćenje, sakupljanje, prevoz, prerada i odstranjivanje otpada, uključujući kontrolu tih postupaka i kontrolu poslije njegovog odstranjivanja;

18) **održivo upravljanje otpadom** je efikasno korišćenje materijalnih resursa, smanjenje količine otpada koji se proizvodi, a kad je otpad proizveden, postupanje sa njim na način koji aktivno doprinosi ekonomskim, socijalnim i ekološkim ciljevima održivog razvoja;

19) **skladištenje otpada** je privremeno skladištenje kod proizvađača otpada ili prilikom sakupljanja otpada prije njegovog prevoza, kao i skladištenje otpada prije postupka njegove prerade ili odstranjivanja;

20) **deponija** je sanitarno-tehnički uređen prostor na kojem se, uz primjenu odgovarajućih tehnoloških postupaka, vrši odlaganje otpada;

21) **ponovna upotreba** otpada je djelatnost koja ne ugrožava život i zdravlje ljudi i životnu sredinu, a koja obuhvata korišćenje otpada u cjelini ili djelimično, odnosno izdvajanje i korišćenje materija i materijala radi proizvodnje energije;

22) **prerada otpada** je postupak obrade otpada i njegovih komponenti radi pripreme za ponovnu upotrebu, reciklaža supstanci iz otpada, spaljivanje otpada radi korišćenja u energetske svrhe i prerade u gorivo;

23) **reciklaža** je prerada otpada koja obuhvata preradu materija i materijala sadržanih u otpadu radi dobijanja supstanci i materijala u svrhu daljeg korišćenja, uključujući i organsku reciklažu, osim za proizvodnju energije;

24) **organska reciklaža** je aerobna prerada, uključujući i preradu u gnojivo ili anaerobnu preradu biološki razgradivog otpada u kontrolisanim uslovima i pod uticajem mikroorganizama za proizvodnju organske materije ili metana;

25) **odstranjivanje otpada** je postupak pripreme za preradu i odlaganje otpada koji nije moguće preraditi;

26) **postrojenje za spaljivanje otpada** je postrojenje za termičku obradu otpada;

27) **kanalizacioni mulj** je mulj nastao u uređajima za prečišćavanje otpadnih voda prilikom njihovog tretmana;

28) **primjena komunalnog kanalizacionog mulja** je rasprostiranje komunalnog kanalizacionog mulja po površini zemljišta, njegovo deponovanje ili primjena u drugim procesima bez ugrožavanja životne sredine u cilju ponovnog korišćenja;

29) **sakupljanje otpada** je pripremanje otpada za prevoz do mjesta obrade, a naročito stavljanje otpada u kontejnere, sortiranje i skladištenje;

30) **obrada otpada** je fizički, termički, hemijski ili biološki postupak prerade i/ili odstranjivanje otpada, uključujući njegovo sortiranje, kojim se vrši promjena karakteristika otpada i klasifikacija;

31) **odlaganje otpada** je jedan od postupaka odstranjivanja pri kojem se vrši punjenje deponije otpadom;

32) **spaljivanje otpada** je oksidacioni proces prerade otpada, uključujući sago-rijevanje, proizvodnju gasa (gasifikaciju) i razlaganje otpada, kao i pirolitičko razlaganje, izvršeno u specijalnim objektima ili uz pomoć specijalne opreme, u skladu sa propisima;

33)  **vlasnik otpada** je proizvođač otpada ili pravno ili fizičko lice koje raspolaže otpadom;

34) **proizvođač otpada** je pravno ili fizičko lice čija djelatnost dovodi do nastajanja otpada, kao i lice koje vrši prethodnu obradu, miješanje ili druge aktivnosti usljed kojih nastaje promjena u svojstvima ili sastavu otpada;

35) **rukovodilac deponije** je lice odgovorno za organizovanje i obavljanje poslova na deponiji;

36) **rukovodilac postrojenja za spaljivanje** je lice odgovorno za organizovanje i obavljanje poslova u postrojenju za spaljivanje otpada;

37) **posebne vrste otpada** su: PSB otpad, otpadna ulja, baterije i akumulatori, otpadna vozila, otpad od električnih i elektornskih proizvoda, komunalni mulj.”

## Član 2

Član 4 mijenja se i glasi:

„Otpad, u smislu ovog zakona, dijeli se, u zavisnosti od stepena opasnosti, na opasni otpad i neopasni otpad.

U vezi sa odlaganjem otpada, u smislu ovog zakona, inertnim otpadom se smatra vrsta otpada koji ne utiče štetno na životnu sredinu, naročito vode.“

## Član 3

U članu 5 u stavu 3 riječ „opasno“ briše se.

Poslije stava 3 dodaju se dva nova stava koji glase:

„Ispitivanje otpada može da vrši akreditovana laboratorija sa svojstvom pravnog lica.

Bliži uslovi koje treba da ispunjava pravno lice iz stava 4 ovog člana, u pogledu kadra i opreme, utvrđuju se propisom nadležnog organa državne uprave.“

## Član 4

Poslije člana 7 dodaju se naslov i novi član koji glase:

**„Organizovanje i upravljanje opasnim i posebnim vrstama otpada**

## Član 7a

Vlada obezbjeđuje i uređuje upravljanje opasnim i posebnim vrstama otpada.“.

## Član 5

U članu 9 stav 2 mijenja se i glasi:

„Vlasnik otpada dužan je da, u pravilu, izvrši preradu otpada, a ukoliko je prerada otpada nemoguća, ekonomski ili sa stanovišta zaštite životne sredine neopravdana, dužan je da otpad odloži ili na drugi način odstrani u skladu sa planovima upravljanja otpadom i principima zaštite životne sredine.“.

## Član 6

Naslov iznad člana 10 mijenja se i glasi: **“Prerada otpada”**.

U članu 10 u stavu 1 riječi: “obrađuje ili” brišu se;

U stavu 2 riječi: “obraditi ili” i “obraditi” brišu se, a poslije riječi “odložiti” dodaju se riječi: “ili na drugi način odstraniti”.

## Član 7

U članu 12 riječi: “ili prerade” brišu se.

## Član 8

U članu 13 u stavu 1 riječ “odlaganja” zamjenjuje se riječju “odstranjivanja”.

U stavu 2 tački 1 riječi: “ili prerade” brišu se.

### **Član 9**

U članu 14 riječi: “ili odlaže” brišu se.

Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

“Klasifikacija otpada i postupaka njegove obrade, odnosno prerade i odstranjivanja, utvrđuje se propisom nadležnog organa državne uprave.”

### **Član 10**

U članu 15 i članu 17 u stavu 1 riječ „republičkim“ zamjenjuje se riječju „državnim“.

### **Član 11**

Naslov iznad i član 16 mijenjaju se i glase:

## **“Državni plan upravljanja otpadom**

### **Član 16**

Državni plan upravljanja otpadom je osnovni dokument kojim se određuju dugoročni ciljevi upravljanja otpadom i obezbjeđuju uslovi za racionalno i održivo upravljanje otpadom u Crnoj Gori (u daljem tekstu: Crna Gora).

Državni plan upravljanja otpadom sadrži naročito:

- 1) ocjenu stanja upravljanja otpadom;
- 2) ciljeve upravljanja otpadom;
- 3) dugoročne i kratkoročne mjere u upravljanju otpadom sa dinamikom realizacije;
- 4) okvirna finansijska sredstva za izvršenje plana;
- 5) način realizacije i subjekte odgovorne za realizaciju;
- 6) razvijanje javne svijesti o upravljanju otpadom.

Državni plan upravljanja otpadom, na predlog nadležnog organa državne uprave, donosi Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada), za period od pet godina.

Plan iz stava 3 ovog člana objavljuje se u "Službenom listu Crne Gore".

### **Član 12**

U članu 17 u stavu 3, članu 29 u stavu 1 i članu 67 riječ „Republike“ zamjenjuje se riječima: “Crne Gore“.

### **Član 13**

U članu 19 tački 1 riječ “republički” zamjenjuje se riječju “državni”.

U tački 2 riječi: “uređuje poslove upravljanja opasnim otpadom i” brišu se.

Tačka 3 briše se.

Dosadašnje tač. 4 i 5 postaju tač. 3 i 4.

### **Član 14**

Poslije člana 19 dodaju se naslov i novi član koji glase:

## “Organ uprave nadležan za poslove zaštite životne sredine

### Član 19 a

Organ uprave nadležan za poslove zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Agencija):

- 1) izdaje dozvole i druge akte u skladu sa ovim zakonom;
- 2) vodi registar podataka o nastajanju i upravljanju otpadom na osnovu podataka iz godišnjih izvještaja o otpadu i izdatim dozvolama;
- 3) vodi evidenciju o davanju posebnih vrsta otpada na tržište;
- 4) vrši i druge poslove utvrđene zakonom.”

### Član 15

U članu 23 tački 4 i članu 25 u stavu 1 tački 2 riječi: “obradu i odlaganje” zamjenjuju se riječima: “preradu i odstranjivanje”.

### Član 16

U naslovu iznad člana 27 riječi: “**obradu, odnosno odlaganje**“ zamjenjuju se riječima: “**preradu i odstranjivanje**”.

U članu 27 stav 1 mijenja se i glasi:

“Preradu, odnosno odstranjivanje otpada može obavljati privredno društvo ili preduzetnik ako posjeduje odgovarajuću opremu - postrojenja za obradu otpada i potreban broj zaposlenih, na osnovu dozvole za preradu, odnosno odstranjivanje otpada.”.

U stavu 2 poslije riječi “obradu”, zarez i riječi: “odnosno odlaganje” brišu se.

U stavu 3 riječi: “nadležni organ državne uprave” zamjenjuju se riječju “Agencija”.

### Član 17

U naslovu iznad člana 28 riječi: “**obradu, odnosno odlaganje**“ zamjenjuju se riječima: “**preradu ili odstranjivanje**”.

U članu 28 u stavu 2 tačka 2 mijenja se i glasi:

“2) “podatke o postupku prerade, odnosno odstranjivanja i postrojenju i lokaciji na kojoj će se vršiti obrada otpada;”.

U stavu 2 tač. 6 i 7 riječi: “obrade i odlaganja” zamjenjuju se riječima: “prerade i odstranjivanja”.

U stavu 5 riječi: “i obrazac” brišu se.

### Član 18

U članu 31, u uvodnoj rečenici, riječi: “obradu, odnosno za odlaganje“ zamjenjuju se riječima: “preradu, odnosno odstranjivanje”.

U tački 2 riječi: “obrade ili odlaganja” zamjenjuju se riječima: “prerade ili odstranjivanja”;

U tački 3 riječi: “obrade, odnosno odlaganja“ zamjenjuju se riječima: “prerade, odnosno odstranjivanja”.

### Član 19

U članu 32 stav 4 briše se.

## Član 20

U članu 37 u stavu 1 riječi: “obrade, odlaganja” zamjenjuju se riječima: “prerade, odstranjivanja”, a poslije riječi “transport” dodaje se riječ “svog”.

## Član 21

U članu 38 riječi: “obrade, odnosno odlaganja” zamjenjuju se riječima: “prerade, odnosno odstranjivanja”.

## Član 22

Naslov iznad i član 40 brišu se.

## Član 23

U članu 43 u stavu 2 riječi: “i odlaganje” brišu se.

U stavu 3 riječi: “vode jedinice lokalne samouprave” zamjenjuju se riječima: “vodi nadležni organ lokalne uprave”.

U stavu 4 poslije riječi “koristi” dodaje se riječ “svoj”.

Poslije stava 5 dodaje se novi stav koji glasi:

“Vlasnik otpada iz st. 1 i 2 ovog člana i nadležni organ lokalne uprave, na osnovu podataka u evidenciji o količinama i vrsti otpada, pripremaju godišnje izvještaje o otpadu koje dostavljaju nadležnom organu jedinice lokalne samouprave.”.

Dosadašnji stav 6, koji postaje stav 7, mijenja se i glasi:

“Oblik, sadržaj i način popunjavanja formulara o transportu otpada, evidencije o otpadu iz stava 5 ovog člana i godišnjih izvještaja o otpadu iz stava 6 ovog člana, utvrđuje se propisom nadležnog organa državne uprave.”

## Član 24

U članu 44 u stavu 1 riječi: “nadležnom organu državne uprave” zamjenjuju se riječju “Agenciji”.

Stav 3 mijenja se i glasi:

“Agencija vodi registar podataka o nastajanju i upravljanju otpadom i izdatim dozvolama na osnovu podataka iz godišnjih izvještaja o otpadu”.

## Član 25

U članu 45 u stavu 2 riječi: “ili odlagati” brišu se.

Stav 3 mijenja se i glasi:

“Vlasnik opreme i otpada koji sadrži PCB dužan je o PCB voditi evidenciju i dostaviti izvještaj nadležnom organu državne uprave i obezbijediti njegovu obradu na način i po postupku utvrđenom posebnim propisom nadležnog organa državne uprave.”.

U stavu 4 riječ “opasnog” briše se.

U stavu 6 riječ “odlaže” zamjenjuje se riječju “sakuplja”.

## Član 26

U članu 46 u stavu 4 riječi: “i procesom odlaganja otpadnih ulja, način i postupak regenerisanja baznih ulja, kao i uslove koje treba da ispunjava posebno postrojenje za spaljivanje baznih ulja” brišu se.

## Član 27

U članu 47 u stavu 2 riječi: “obradu ili odlaganje” zamjenjuju se riječima: “preradu ili odstranjivanje”.

Poslije stava 5 dodaju se tri nova stava koji glase:

“Proizvođač i uvoznik baterija i akumulatora dužan je da, radi vođenja evidencije, prijavi Agenciji količinu baterija i akumulatora koje stavlja na tržište.

Proizvođač i uvoznik baterija i akumulatora obavezan je da se uključi u organizovani sistem preuzimanja, sakupljanja i obrade istrošenih baterija i akumulatora.

Način i postupak prijave stavljanja proizvoda na tržište, osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade istrošenih baterija i akumulatora i rada tog sistema bliže propisom utvrđuje Vlada”.

U dosadašnjem stavu 6, koji postaje stav 9, riječi: “nadležni organ državne uprave, u saradnji sa organima državne uprave nadležnim za poslove spoljne i unutrašnje trgovine” zamjenjuju se riječima: “Vlada u propisu iz stava 8 ovog člana”.

### **Član 28**

U članu 48 u stavu 1 riječ “tretman”, zamjenjuje se riječju “preradu”, a riječ „odlaganje” riječju “odstranjivanje”.

Poslije stava 3 dodaju se tri nova stava koji glase:

„Proizvođač i uvoznik guma dužan je da, radi vođenja evidencije, prijavi Agenciji količinu guma koje stavlja na tržište.

Proizvođač i uvoznik guma obavezan je da se uključi u organizovani sistem preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadnih guma.

Način i postupak prijave stavljanja guma na tržište, osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadnih guma i rada tog sistema bliže propisom utvrđuje Vlada.”

### **Član 29**

U članu 49 u stavu 3 tački 3 riječi: “obrade prije odlaganja” zamjenjuju se riječima: “prerade prije odstranjivanja”.

Poslije stava 3 dodaju se tri nova stava koji glase:

“Proizvođač i uvoznik vozila dužan je da, radi vođenja evidencije, prijavi Agenciji količinu vozila koja stavlja na tržište.

Proizvođač i uvoznik vozila obavezan je da se uključi u organizovani sistem preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadnih vozila.

Način i postupak prijave stavljanja vozila na tržište, osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadnih vozila i rada tog sistema bliže propisom utvrđuje Vlada.”

### **Član 30**

U članu 50 stav 4 briše se.

Dosadašnji stav 6, koji postaje stav 5, mijenja se i glasi:

“Privredno društvo ili preduzetnik koji se bavi sakupljanjem ili preradom otpada od električnih i elektronskih proizvoda dužan je da vodi i čuva evidenciju o vrsti i količini sakupljenog ili prerađenog otpada od električnih i elektronskih proizvoda.”

Poslije dosadašnjeg stava 6 dodaju se dva nova stava koji glase:

“Proizvođač i uvoznik električnih i elektronskih proizvoda dužan je da, radi vođenja evidencije, prijavi Agenciji količinu proizvoda koju stavlja na tržište.

Proizvođač i uvoznik električnih i elektronskih proizvoda obavezan je da se uključi u organizovani sistem preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada od električnih i elektronskih proizvoda.”

Dosadašnji stav 7, koji postaje stav 8, mijenja se i glasi:

“Način i postupak prijave davanja električnih i elektronskih proizvoda na tržište, osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada od električnih i elektronskih proizvoda i rada tog sistema, bliže propisom utvrđuje Vlada.”

### **Član 31**

Član 51 mijenja se i glasi:

“Organ državne uprave nadležan za poslove zdravstva, u saradnji sa nadležnim organom državne uprave, propisuje uslove, način i postupak obrade medicinskog otpada.

Organ državne uprave nadležan za poslove poljoprivrede, u saradnji sa nadležnim organom državne uprave, propisuje uslove, način i postupak obrade veterinarskog otpada.”

### **Član 32**

Poslije člana 51 dodaju se naslovi i dva nova člana koji glase:

### **“Otpadna ambalaža**

#### **Član 51 a**

Otpadna ambalaža sakuplja se odvojeno od drugih vrsta otpada.

Fizičko ili pravno lice koje obavlja privredne djelatnosti i koje stvara otpadnu ambalažu obavezno je da otpadnu ambalažu preda privrednom društvu ili preduzetniku, koji imaju dozvolu za sakupljanje otpadne ambalaže.

Fizičko ili pravno lice koje se ne bavi privrednim djelatnostima, a vlasnik je otpadne ambalaže, dužno je da otpadnu ambalažu odloži na mjesto predviđeno za sakupljanje otpadne ambalaže u sistemu sakupljanja komunalnog otpada.

Proizvođač i uvoznik ambalaže i upakovanih proizvoda dužan je da izvrši obilježavanje ambalaže oznakama koje sadrže uputstva i upozorenja za odvojeno sakupljanje, sadržaj teških metala, mogućnost recikliranja ili odlaganja i slično.

Proizvođač i uvoznik ambalaže dužan je da, radi vođenja evidencije, prijavi Agenciji količinu ambalaže, koju stavlja na tržište, uključujući ambalažu u koju su upakovani proizvodi.

Proizvođač i uvoznik ambalaže i upakovanih proizvoda je obavezan da se uključi u organizovani sistem preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadne ambalaže.

Način i postupak prijave stavljanja ambalaže i upakovanih proizvoda na tržište, osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadne ambalaže i rada tog sistema bliže propisom utvrđuje Vlada.

Sadržaj oznaka iz stava 4 ovog člana propisuje Vlada u propisu iz stava 7 ovog člana.

### **Građevinski otpad**

#### **Član 51 b**

Vlasnik građevinskog otpada dužan je da građevinski otpad preradi u građevinski materijal.

Zabranjeno je odlaganje građevinskog otpada u vode, tlo ili zemljište, osim ako je građevinski otpad prerađen i koristi se kao građevinski material. Građevinski otpad se može privremeno odložiti na zemljištu gradilišta.

Prerada cement azbestnog građevinskog otpada zabranjena je.



Građevinski otpad koji se ne može preraditi odlaže se na deponiju za inertni otpad, a cement azbestni građevinski otpad, odlaže se na deponiju za neopasni otpad.

Postupanje sa građevinskim otpadom, način i postupak prerade građevinskog otpada, uslovi i način odlaganja cement azbestnog građevinskog otpada, kao i uslovi koje treba da ispunjava postrojenje za preradu građevinskog otpada bliže se utvrđuju propisom nadležnog organa državne uprave.”

### **Član 33**

Poslije člana 54 dodaju se naslov i novi član koji glase:

### **“Organizovanje poslova preuzimanja, sakupljanja i obrade posebnih vrsta otpada**

#### **Član 54 a**

Poslove preuzimanja, sakupljanja i obrade istrošenih baterija i akumulatora, otpadnih guma, otpadnih vozila, otpada od električnih i elektronskih proizvoda i otpadne ambalaže, Vlada može ustupiti u skladu sa zakonom.

Za obavljanje poslova iz stava 1 ovog člana, Vlada može osnovati javno preduzeće ili privredno društvo.

Sredstva za rad pravnih lica iz stava 2 ovog člana obezbjeđuju se u budžetu Crne Gore iz prihoda ostvarenih po osnovu naknada iz člana 73 ovog zakona.”

### **Član 34**

U članu 55 stav 1 mijenja se i glasi:

“Otpad je dozvoljeno spaljivati u postrojenjima za spaljivanje otpada.”

Stav 2 briše se.

Dosadašnji stav 3 postaje stav 2.

### **Član 35**

Naslov iznad člana 56 briše se.

U članu 56 u stavu 1 tački 1 al. 1 i 2 i st. 2 i 3 riječ “opasnog” briše se.

### **Član 36**

Naslov iznad i član 57 briše se.

### **Član 37**

U članu 58 tačka 1 mijenja se i glasi:

“1) listu neopasnog otpada koji se može spaljivati;”.

### **Član 38**

U članu 59 stav 1 mijenja se i glasi:

“Deponije za otpad mogu biti: deponija za opasni otpad, deponija za inertni otpad i deponija za neopasan otpad.”

### **Član 39**

U članu 60 u stavu 1 tački 4 poslije riječi “otpad” brišu se tačka zarez i dodaju riječi: “koji prethodno nije obrađen;”.

#### **Član 40**

U članu 66 u tački 2 riječi: “obradu, odnosno odlaganja” zamjenjuju se riječima: “preradu, odnosno odstaranjivanje”.

#### **Član 41**

Poslije člana 66 dodaju se naslov i novi član koji glase:

#### **“Finansijska sredstva za zatvaranje deponije**

##### **Član 66 a**

Proizvođač otpada dužan je da plati sve troškove odlaganja otpada na deponiji.

Visinu naknade iz stava 1 ovog člana utvrđuje nadležni organ lokalne samouprave.

Finansijska sredstva za troškove održavanja i kontrole poslije zatvaranja deponije utvrđuju se u dozvoli za odlaganje otpada za period koji ne može biti manji od 30 godina.

Izvore i visinu finansijskih sredstava za troškove iz stava 3 ovog člana obezbjeđuje jedinica lokalne samouprave.”

#### **Član 42**

U članu 68 u stavu 1 riječ “Republiku” zamjenjuje se riječima: “Crnu Goru”.

U stavu 2 riječi: “odlaganja na deponiju” zamjenjuju se riječima: “odstranjivanja i spaljivanja komunalnog otpada”.

#### **Član 43**

Član 69 mijenja se i glasi:

„Uvoz, tranzit i izvoz opasnog otpada može se vršiti samo na osnovu dozvole, koju na zahtjev pravnog ili fizičkog lica izdaje Agencija.

Uvoz i tranzit neopasnog otpada može se vršiti samo na osnovu dozvole, koju na zahtjev pravnog ili fizičkog lica izdaje Agencija.

Uz zahtjev za izdavanje dozvole iz stava 1 ovog člana podnosi se dokumentacija koja prati pošiljku i koja sadrži naročito:

- 1) izvještaj o karakterizaciji otpada;
- 2) dokaze o obavještenju i odobrenju svih država kroz koje otpad prolazi do krajnjeg odredišta;
- 3) ugovor zaključen između uvoznika i izvoznika;
- 4) druge dokaze u skladu sa zakonom.

Za prekogranično kretanje otpada podnosilac zahtjeva obezbjeđuje odgovarajuću finansijsku garanciju i polis osiguranja ili drugi oblik osiguranja u skladu sa propisima države uvoza ili tranzita, u iznosu koji je potreban za troškove tretmana otpada, kao i za eventualne troškove sanacije u slučaju havarije.

Bliži sadržaj dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada iz st. 1 i 2, kao i listu klasifikacije otpada utvrđuje propisom nadležni organ državne uprave.“.

#### **Član 44**

U članu 73 st. 2 i 3 mijenjaju se i glase:

„Posebnu naknadu za upravljanje otpadom plaćaju proizvođači i uvoznici baterija i akumulatora, svih ulja osim ulja koja se koriste u prehrambene i kozmetičke svrhe, guma, ambalaže, električnih i elektronskih proizvoda i vozila.

Posebna naknada iz stava 1 ovog člana namjenski je prihod budžeta Crne Gore za pokrivanje troškova upravljanja otpadom u skladu sa ovim zakonom.”

#### **Član 45**

U članu 74 poslije stava 2 dodaje se novi stav koji glasi:

“Inspeksijski nadzor u okviru nadležnosti lokalne samouprave vrši nadležni organ lokalne uprave.”

#### **Član 46**

Član 75 mijenja se i glasi:

„Novčanom kaznom od stotrukog do tristotrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori kazniće se za prekršaj pravno lice i preduzetnik, ako:

1) ne izradi plan upravljanja otpadom, ako je izvjesno da će na godišnjem nivou proizvoditi više od 200 kg opasnog otpada ili više od 40 tona neopasnog otpada (član 22 stav 1);

2) obavlja djelatnost prerade, odnosno odstranjivanja otpada, a ne posjeduje odgovarajuću opremu-postrojenja za obradu i potreban broj zaposlenih, na osnovu dozvole za preradu odnosno odstranjivanje otpada (član 27 stav 1);

3) obavlja djelatnost sakupljanja, odnosno transporta otpada, a ne posjeduje odgovarajuću opremu za sakupljanje, odnosno transport otpada i potreban broj zaposlenih, i dozvolu za sakupljanje, odnosno transport otpada (član 32 stav 1);

4) ne vrši selekciju radi reciklaže na način utvrđen od strane nadležnog organa lokalne samouprave (član 41 st. 2 i 3);

5) ne vodi evidenciju o količinama i vrsti otpada u skladu sa katalogom otpada (član 43 stav 1);

6) ne prijavi količinu baterija i akumulatora, koju daje na tržište, ili se ne uključi u organizovani sistem preuzimanja, sakupljanja i obrade istrošenih baterija i akumulatora (član 47 stav 6 i 7);

7) uvozi korišćene ili otpadne gume bez odobrenja nadležnog organa državne uprave (član 48 st. 2 i 3);

8) ne prijavi količinu guma, koju daje na tržište, ili se ne uključi u organizovani sistem preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadnih guma (član 48 stav 4 i 5);

9) ne preda vozilo privrednom društvu ili preduzetniku koji ima dozvolu za obradu (član 49 stav 1);

10) ne prijavi količinu vozila, koju daje na tržište, ili se ne uključi u organizovani sistem preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadnih vozila (član 49 stav 4 i 5);

11) ne prijavi količinu električnih i elektronskih proizvoda, koju daje na tržište, ili se ne uključi u organizovani sistem preuzimanja, sakupljanja i obrade otpada od električnih i elektronskih proizvoda (član 50 stav 6 i 7).

12) ne prijavi količinu ambalaže i ambalažnih proizvoda, koju daje na tržište, ili se ne uključi u organizovani sistem preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadne ambalaže (član 51a stav 5 i 6);

13) postupi suprotno članu 54 stav 1 tač. 1 do 12 ovog zakona;

14) postupi suprotno članu 56 stav 1 tač. 1 do 4 i stav 2 tač. 1 do 4 ovog zakona;

15) odlaže opasni otpad na deponiji za neopasan otpad (član 63 stav 1);

16) postupi suprotno članu 65 tač. 1 do 8 ovog zakona.

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od petnaestotrukog do dvadesetotrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori.

Za prekršaj iz stava 1 tač. 3, 4, 7, 9, 13 i 15 ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od petostrukog do desetostrukog iznosa minimalne zarade u Crnoj Gori.”

#### **Član 47**

U članu 76 st. 1,2 i 3, riječ “Republici” zamjenjuje se riječima: “Crnoj Gori”.

#### **Član 48**

U članu 77 u stavu 1 riječi: “36 mjeseci” zamjenjuju se riječima: “48 mjeseci”.

#### **Član 49**

U članu 78 u stavu 1 riječ „Republički“ zamjenjuje se riječju „Državni“.

#### **Član 50**

Poslije člana 85 dodaje se novi član koji glasi:

#### **“Član 85 a**

Propisi za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od 6 mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.”

#### **Član 51**

Poslije člana 86 dodaju s tri nova člana koja glase:

#### **“Član 86 a**

Sakupljanje, odnosno transport otpada može obavljati privredno društvo ili preduzetnik ako posjeduje odgovarajuću opremu za sakupljanje odnosno transport otpada i potreban broj zaposlenih.

Sredstva i oprema, kojima se sakuplja, odnosno transportuje otpad moraju obezbjeđivati sprječavanje rasipanja ili preliivanja otpada i širenje prašine, buke i mirisa.

Zabranjeno je ispuštanje otpadnih ulja u vode, tlo ili zemljište.

Vlasnik otpadnog ulja dužan je da otpadna ulja regeneriše u bazna ulja prečišćavanjem, a posebno uklanjanjem nečistoća, oksidacionih produkata i dodataka koji su sadržani u tim uljima.

Bazna ulja koja nije moguće regenerisati spaljuju se u posebnom postrojenju.

Zabranjeno je miješati otpadno ulje tokom sakupljanja ili skladištenja sa drugim opasnim otpadom, uključujući otpad koji sadrži PCB.

Upravljanjem otpadom mogu se baviti privredna društva ili preduzetnici koji su upisani u sudski registar za vršenje tih djelatnosti.

Sakupljanje, odnosno transport napuštenih vozila, otpada bijele tehnike i ostalog krupnog otpada pored javnih puteva, i sa javnih površina obavlja privredno društvo ili preduzetnik (javno preduzeće) koje posjeduje odgovarajuću opremu i potreban broj zaposlenih, u skladu sa odlukom nadležnog organa jedinice lokalne samouprave.

**Član 86 b**

Odredbe čl. 16, 17, 18, 20 i 21, čl. 23 do 30, čl. 32 i 33, čl. 39, 40, 41, 44 i čl. 46 osim tač. 1 i 14 ovog zakona i odredbe čl. 27 do 39, čl. 41 do 54, čl. 60 do 66 i čl. 73 i 80 Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni list RCG", br. 80/05), primjenjivaće se od 1. januara 2010. godine.

**Član 86 c**

Odredbe člana 86 a ovog zakona primjenjuju se do 1. januara 2010. godine."

**Član 52**

Ovaj zakon stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

SU-SK Broj 01-994/5  
Podgorica, 26. novembra 2008. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE

PREDSJEDNIK

Ranko Krivokapić